

PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : [AQUI](#)

(POUR ECOUTER LA CHANSON CLIQUEZ ICI ↑

L'ivern jala mos paubres dets, (dos còps)  
Mos pès, mai mos autres membres. (dos còps)  
Qu'es la fauta de la natura  
Que m'a pas 'bilhat de forrura,  
Coma los animaus, } dos còps  
Quò m'evitariá bien dau mau.

Si nos 'viam tots per nos 'bilhar (dos còps)  
De la lana tau l'ovelhas, (dos còps)  
Que posse dessus nòstra eschina,  
Coma la lor, chauda mai fina,  
Pus plan per nos trompar,  
De renaissença n'i auriá pas. } dos còps

Si nòstres pès, si nòstras mans, (dos còps)  
Que en ivèrn cranhen las brimas, (dos còps)  
'Vian daus chavaus la còrna dura,  
Pus d'onglada, pus d'angelura,  
Pus de sòcs ni bòtas  
Que nos blassen en los portar. } dos còps

Si quilhs que vòlen nos guidar (dos còps)  
Nos laissavan per marendar ; (dos còps)  
Mas ilhs mingen dins 'na jornada  
Mai que nautres tota l'annada.  
Pertant, si ilhs nos parlen,  
Qu'es nòstre bonur qu'ilhs vòlen. } dos còps

En 'ver l'èr de nos governar, (dos còps)  
Ilhs nos 'trapen nòstras sòunas ! (dos còps)  
Quilhs vaslets costen char, mon arma,  
Mielhs qu'un rencòrs o qu'un gendarma,  
Tot en nos tot tirar  
Nos an raubat la libertat.  
Tot en nos tot tirar  
Nos an raubat la libertat.

L'hiver gèle mes pauvres doigts (bis)  
Mes pieds, mes jambes et mes bras (bis)  
C'est la fauta de la nature  
Qui m'a pas vêtu de fourrure  
Comme les animaux } bis  
Ça m'éviterait bien des maux

Aurions-nous pour nous habiller (bis)  
De la laine comme un bélier (bis)  
Qui pousserait sur notre échine  
Comme la leur bien chaude et fine  
C'est sûr, ça trompe pas,  
De la récup' nous n'aurions pas. } bis

Si nos deux pieds, si nos deux mains (bis)  
Qui l'hiver fuient brouillard matin (bis)  
Se terminaient en corne dure  
Alors plus d'onglée, d'angelures  
De bottes ni sabots } bis  
Qui nous font venir le pied bot.

Si ceux qui veulent nous mener (bis)  
Nous laissaient de quoi déjeuner (bis)  
Mais ils mangent dans la journée  
Bien plus que nous toute l'année.  
Pourtant, cré nom de chien,  
Ils veulent notre plus grand bien. } bis

Sous couvert de nous gouverner (bis)  
Ils nous attrapent nos deniers (bis)  
Ces gars nous ruinent, per mon arma !  
Mieux qu'un huissier ou qu'un gendarme  
Car ils nous ont pillé,  
Nous ont volé la liberté.  
Car ils nous ont pillé,  
Nous ont volé la liberté.

# **Transcription traduction de Yves Lavalade sur l'air de Cadet Rousselle**

## **Chant: Yves Lavalade**

***Licence: Créative commons by-nc-nd 2.0, en gros vous pouvez copier, diffuser,  
interpréter à titre gratuit, sans modification, sauf autorisation des auteurs***

***Conception réalisation Jean Delage***

© 2014 Jean Delage

**dimars 3, junh de 2014**

**Page 2**